

Lo BOFADOR e lo RECALIU Lou BOUFADOU e lou RECALIÉU

Contacte redaccion : dr.digloss@orange.fr 04 42 06 21 20

« Lo bofador e lo recaliu » 28 carrièra Gambetta 13110 Lo Pòrt de Boc / Lou Port de Bouc

Bon Nové e Bona Annada

DARRIERAS NÒVAS

« T

TOTAUR LO TAURILHON

Ven de crebar l'ouou en cò leis Edicions Lacour Per lei dròlles, 12 aventuras dau Totaur amé seis cardachos, Bòu-bòu, Ratamiau, Coin-coin, Pin-pin e Piu-piu, la titeia e, de segur, Lop-ferotge...

En provençau e francés. 15 €
*

LENGA NOSTRA

Vaquí doas nòvaS dei grandas.

Un grop transpolitic de deputas europencs a consacula en novembre sa sesilha a l'occitan, per lo promier còp.

E la ministressa de la cultura torna parlar de la signatura de la Carta Europeana dei Lengas minoritrias de França. Mai per aquò faut modificar l'Article II de la Constitucion. Es pan'cara dins la biaça !

*

L'OCCITAN BLOS

de Jacme Taupiac « Gai Saber n°509

L'emplec de la preposicion à devant un infinitiu. Coma fau dire e escriure ?:

- "leu ai quauquaren a dire"
- "leu ai quauquaren de dire"

De costuma lo langadocien. Gascon e Limosi. emplegan « à » Lo prov. emplega « de » (Mistral)

L'emplech de "a" es naturau car ven de l'Atge Mejana e lo "de" sembla un francisme. Una mena de surcorreccions

inutila. « Vaquí çò qu'aviá a dire » J. T

PER DURBIR LO TALH

« **Que dalle !** » d'après Florian Vernet

- Agacins = Cors ai pés
- Agantar = attrapar, emponhar, enganar, arrapar.
- Argosin = policier. En occitan es d'en promier un garda-forestier
- Arpian = escròc, escrocaire. raubaire. Derivat de « arpa »

ENIGMAS de J. de Cabanas

3

Un membre gròs eme nervis tenduts forço souvent lei plus crudellos d'estre ni fieros ni rebellos ei pas deis amans assidus.

Quand leis a boutados en trin sont piegi qu'abandonnados elei fan et saut et gambados jusques a n'en suzar a la fin.

4

Jouino fillon m'aient entre sei dets Pren gros plaisir a me metre onte penso, En me pouant voou que de ma semenço, se qu toqui se trobo pres.

Ma semenço es fino et subtilo, douno la formo en quauquaren au may la filleto es habillo